

SESOTHO

Dipale tsa **Vula Bula** di ikgethile mme pale ka nngwe e hlaha dipuong tsa Afrika Borwa tsa setso, hape e akantswe ho latela tswelopele ya tlhaho le ditlhoko tse itseng tsa dithuto tsa puo eo.



Buka ya dipale • Sehlopha sa 3 • Dikotara 1–2

- | | |
|---|--|
| Pale ya 33 Kausu e nyametseng | Pale ya 41 Bohlaswa bo bokaalo! |
| Pale ya 34 Sengwathana sa qetello sa kuku | Pale ya 42 Ke lebidi la mang le? |
| Pale ya 35 Ho hotle ho fana | Pale ya 43 Boleke-mampatile |
| Pale ya 36 Sephiri | Pale ya 44 Ke mang ya phelang mo? |
| Pale ya 37 Ntate o setse le lesea | Pale ya 45 Thusang! |
| Pale ya 38 Setshwantsho ka dibopeho | Pale ya 46 Ebe Palesa o kae? |
| Pale ya 39 O tla etsang nakong e tlang? | Pale ya 47 Sehwele se seholo |
| Pale ya 40 Sepotolohi | Pale ya 48 Ke mang ya thubileng fensetere? |

Dipale tsena di fana ka menyetla e mengata ya ho bala ka sehlopha, ho tataiswa, ho bala ka bobedi le ho bala ka bongwe hore ba utlwisise medumo le mantswa a sebediswang haholo kapa maano a ho sheba le ho bua. Dipolelo tse bonolo le mantswa a tlwaelihlang a dumella tswelopele ya ho bala. Ditshwantsho tse bohehang, tse hlakileng di etsa hore ba utlwisise ha bonolo.

SESOTHO

Buka ya dipale



Kausu e nyametseng



Sengwathana sa qetello sa kuku



Ho hotle ho fana



Sephiri



Ntate o setse le lesea



Setshwantsho ka dibopeho



O tla etsang nakong e tlang?



Sepotolohi



Bohlaswa bo bokaalo!



Ke lebidi la mang le?



Boleke-mampatile




Ke mang ya phelang mo?



Thusang!



Ebe Palesa o kae?



Sehwele se seholo



Ke mang ya thubileng fensetere?

SESOTHO Sehlopha sa

3

Dikotara 1 – 2

Lebitso:

Sehlopha:



PLEASE NOTE

The Sesotho Grade 1, 2 and 3 anthology files are too large to display on our website.

Please contact Molteno Institute for more information, or to order your copies.

Tel: 011 484 6245

E-mail: info@molteno.co.za